



PROTOKOL  
IZMEĐU  
MINISTARSTVA VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOŠA  
BOSNE I HERCEGOVINE

I  
MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I  
VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE

O

MEĐUSOBNOM PRIZNAVANJU I PRIHVATANJU DOKUMENATA  
IZDATIH OD STRANE AKREDITIRANIH LABORATORIJA ZA HRANU I  
HRANU ZA ŽIVOTINJE BILJNOG I MJEŠOVITOG PORIJEKLA

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije (u dalnjem tekstu Strane);

U cilju da se omogući promet hrane i hrane za životinje biljnog i mješovitog porijekla (u dalnjem tekstu „hrana“) na način koji ne predstavlja ograničavanje međusobne trgovine uz zadržavanje propisanog nivoa zaštite života i zdravlja ljudi, životinja i biljaka;

Imajući u vidu obaveze Bosne i Hercegovine i Republike Srbije u okviru bilateralnih, regionalnih i multilateralnih sporazuma, kao i Sporazum o saradnji u oblasti akreditiranja između Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine i Akreditacionog tijela Srbije, Protokol o provođenju Sporazuma o saradnji u oblasti akreditiranja između Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine i Akreditacionog tijela Srbije, Zaključak o saradnji u oblasti akreditiranja između Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine i Akreditacionog tijela Srbije, Sporazum o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006), i odgovarajuća pravila Svjetske trgovinske organizacije;

Prepoznajući međusobno priznavanje dokumenata izdatih od strane akreditiranih laboratorijskih institucija kao važnih instrumenata za poboljšanje pristupa tržištu Bosne i Hercegovine i Republike Srbije;

Želeći da olakšaju bilateralnu trgovinu između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije;

sporazumjele su se o sljedećem:

Član 1.  
(Uvoz i provoz)

Uvoz i provoz pošiljaka hrane može se obavljati ako su ispunjeni uslovi u skladu s propisima o hrani zemlje uvoznice.

## **Član 2.**

### **(Liste akreditiranih laboratorijskih ustanova)**

1. Strane su saglasne da njihove nadležne službe priznaju i prihvataju dokaze o ispunjenosti propisanih uslova o hrani, na osnovu izveštaja akreditiranih laboratorijskih ustanova koje se nalaze na listi laboratorijskih ustanova Bosne i Hercegovine i Republike Srbije.
2. Liste akreditiranih laboratorijskih ustanova zajedno s akreditiranim metodama priložene su u ovom protokolu u Aneksu 1.
3. Liste akreditiranih laboratorijskih ustanova zajedno s akreditiranim metodama sačinjavaju potpisnice ovog protokola, a na osnovu listi koje su izradili Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine i Akreditaciono tijelo Srbije.
4. Strane mogu posjećivati akreditirane laboratorijske ustanove druge Strane, koja su navedena u Aneksu 1., da bi se na licu mjesta upoznale s funkcioniranjem sistema ispitivanja.
5. Ove posjete se obavljaju uz prethodnu najavu i odobrenje Strane na čijoj teritoriji se nalazi akreditirana laboratorijska ustanova iz prethodnog stava ovog člana.
6. Ukoliko se u toku posjete utvrди da postoji razlog za brisanje određene akreditirane laboratorijske ustanove s liste iz Aneksa 1., druga Strana će biti obaviještena o zahtjevu.
7. Strane će kvartalno razmjenjivati ažurirane liste iz Aneksa 1., a bez odlaganja u slučaju suspenzije ili oduzimanja akreditacije.
8. Liste akreditiranih laboratorijskih ustanova, ažurirane u skladu s prethodnim stavom ovog člana, činit će sastavni dio ovog protokola.

## **Član 3.**

### **(Potrebna dokumentacija)**

1. Dokaz o ispunjenosti propisanih uslova o hrani zemlje uvoznice sadrži:
  - a) osnovne podatke o pošiljci hrane (zemlja porijekla, naziv proizvoda, ime proizvođača, proizvodnu partiju, rok trajanja),
  - b) rezultate ispitivanja koja su izvršena po akreditiranim metodama izdate od akreditiranih laboratorijskih ustanova koje se nalaze na listi laboratorijskih ustanova Bosne i Hercegovine i Republike Srbije.
2. Pošiljke hrane pored prethodno navedenog dokaza o ispunjenosti treba pratiti i obavezujuća propisana dokumentacija.
3. Ovaj protokol se ne primjenjuje na pošiljke hrane koje ne prati Izvještaj o ispitivanju izdat od akreditirane laboratorijske ustanove izvoznice, a koja se nalazi na spisku Aneksa 1. Protokola.

#### **Član 4.** **(Međusobno obavještavanje)**

1. Ukoliko se pri uvozu utvrdi da pošiljka hrane ne ispunjava propisane uslove o hrani zemlje uvoznice nadležne službe Strane zemlje uvoznice će odmah o tome obavijestiti nadležne službe Strane zemlje izvoznice i preduzeti mjere u skladu sa svojim nacionalnim propisima.
2. Nadležne službe Strana će se uzajamno obavještavati o mjerama ograničenja ili zabrane uvoza hrane, u skladu s prethodnim stavom ovog člana.

#### **Član 5.** **(Nadležni organi)**

Ovaj protokol će provoditi nadležne službe za sigurnost hrane Strana u skladu s nacionalnim propisima.

#### **Član 6.** **(Provođenje Protokola)**

1. Ovlašteni predstavnici Strana će se sastajati kad god je to potrebno, a najmanje jednom u šest mjeseci radi razmatranja provođenja ovog protokola ili drugih pitanja koja mogu proistekti iz njegovog provođenja.
2. Svaka Strana može inicirati održavanje sastanka u skladu s članom 7. ovog protokola.
3. Sastanci će se održavati naizmjenično u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji. Vrijeme i mjesto održavanja svakog sastanka utvrdit će se na osnovu međusobnog dogovora.
4. Svaka Strana snosi troškove svoje delegacije.

#### **Član 7.** **(Iniciranje sastanaka)**

1. Iniciranje sastanaka je pravo svake Strane, a može se realizirati po redovnom ili urgentnom postupku.
2. Održavanje sastanaka može biti inicirano:
  - a) Po redovnom postupku i najavljuje se najkasnije mjesec dana prije datuma planiranog za njegovo održavanje, uz popis oblasti i pitanja koja će biti predmet istog.
  - b) Po urgentnom postupku i najavljuje se najkasnije sedam dana unaprijed uz detaljno pismeno pojašnjenje razloga za njegovo iniciranje i definiranje potrebnih učesnika.
3. Strane će bez obzira na sastanke, kontinuirano razmjenjivati sve druge informacije koje direktno ili indirektno utiču na provođenje ovog protokola.

**Član 8.**  
**(Obaveze po drugim međunarodnim ugovorima)**

Ovaj protokol ne primenjuje se na prava i obaveze Strana koja proizlaze iz drugih međunarodnih ugovora, u kojima su one ugovorne strane.

**Član 9.**  
**(Izmjene Protokola)**

1. Odredbe ovog protokola mogu se mijenjati uz saglasnost obje Strane.
2. Izmjene će stupiti na snagu u skladu s odredbama Člana 10. ovog protokola.

**Član 10.**  
**(Stupanje na snagu)**

Ovaj protokol stupa na snagu tridesetog (30) dana od dana potpisivanja.

**Član 11.**  
**(Prijelazne i završne odredbe)**

Ovaj protokol je zaključen na period od pet (5) godina i automatski se produžava za dalje jednogodišnje periode, sve dok ga bilo koja od Strana ne otkaže najmanje 30 dana prije prestanka važenja ovog protokola i o tome diplomatskim putem obavijesti drugu Stranu.

Sačinjeno u BEOGRADU dana 06.04.2012. u dva originala na jezicima u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini: bosanskom, hrvatskom i srpskom, i na srpskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

Za Ministarstvo vanjske  
trgovine i ekonomskih odnosa  
Bosne i Hercegovine

Mirko Šarović  
Mirko Šarović  
ministar

Za Ministarstvo poljoprivrede,  
trgovine, šumarstva i vodoprivrede  
Republike Srbije

Dušan Petrović  
Dušan Petrović  
ministar